

B107.

10 din



Dr. Škorin

BOLESTI DRVLJA



K. Šum. Acad. 1921.-

①. Kvalitetski,
caed. inimais lova
3. oktobar 1931.

Zadaci nauke o bolestima svrnskog drveća

Biljna patologija (Fitopatologija) je nauka o bolestima bilja uopće, te joj je zadatavat, da opisuje varijante inaktivne bolesti (simptomatika), prouči njihove uzročnike (etiologiju), način predstava za zaštitu (terapiju) i upozna nas sa okolnostima koje omogućuju nastup bolesti (prophylora). Nauka o bol. drveća ima zadatak, da isto tako prouči simptome, etiologiju, prophylora i terapiju pojedinih bol. svrnn. drv., te ima cilj jednako onom fitopatologiju, samo joj je opseg daleko manji nego spomenutoj.

Pojam bolesti i njihov uzrok.

Pod boleštinu razumijevamo svaku abnorm. progamu u život. procesima bilja. Koja ugrožava život cijelog organizma ili njeg. dijelova. Uzrok bolesti može biti organski ili anorg. svijet, u kojem se ovdje najviše pažnje posvetiti naravnito ugroženiciima uj biljnog carstva, a primma iz anorg. tek u glavnim vrstama.

Podrobnu bolesti sanke provesti provesti čemu prema uzročnicima istih, jer ovo ponajbolje odgovara našim zahvatinama, dok podioba po vanjskom obliku bol ne zadovoljava pogotovo stoga, što često razni uzročnici prouzrokuju sl. promjene.

Dosljedno tome možemo bol drveća podijeliti prema njih. uzročnim na sljedeće

4.) anorg. vijet.

a.) kem. fizik. odnosi s tla

b.) atmosferilija (amo uvravamo i steti utječujući na industrijske poduzeća)

2.) ozlede drveća, koje su indir. uzrok bolesti

3.) živi organizmi

a.) parazit. biline

b.) razne. životinje

4.) smrtnarije stanje biline

a.) fiziol. procesima nastali otrovi i kiselina (umornost tla)

b.) nepoznate promjene plazme, koje dovode do tvorbe monstrociteta (torsija, fascijacija, pelorija). Radi potpunosti navodimo razlikovanje prema

3.)

stjecavanju uzročnika, te imamo:

- 1.) bolestan parvoj cijelih organa — vilen grm, šuske
- 2.) bolest stanicja (patol. anatomijska) — raki etc.
- 3.) abnormalan utjecaj na fiziol. funkcije (patol. fiziologija) — sniženje i povećanje assimilacije, dišanja, transpiracije itd.

Bolestan parvoj cijelih organa izučavan je od Goebela u njeg. djelu: *Organographie d. Pflanzen*. Patološkoj anatomiji posvetio je nar. pačnjak Küster, pa je iznesao više navedeni sistem bolesnog stanica. Svako zaostajanje u razvojku stanicja ispod normale nariva on hypoplasija (manizam) etioklement i chlorosis). Promjenu stanicja, koja nije vezana na rast i diobu stanica zove on metapla-
zijom (magomilanje Škroba u stan., tvorba auto-
kijana u bol. stan.). Pod hipertrofijom razumeva on raskri obojni abnorm. rast, a diobi stan-
co, koja dovodi do tvorbe s abnorm. brojem stan.
u stanicu jest hiperplazijsa. Kod ove posljednje
razlikujemo 2 tipa ito, ako su stan. jednake
nim normal. stanicima; homoplazija, a ako

Ove se raspodaju još u mnogim familijama već
prema obliku spora i konistenciji macepija,
te su ponavljene starije i na lesin a djelomične
bez osobitog značenja

finis

Ge wile



Agaricus melleus